



CRNA GORA
PREDsjEDNIK

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O MEDJUNARODNIM RESTRIKTIVnim MJERAMA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medjunarodnim restriktivnim mjerama**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasjedanja u 2017. godini, dana 29. juna 2017. godine.

Broj: 01- 642

Podgorica, 29.06.2017. godine



Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustav Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasjedanja u 2017. godini, dana 29. juna 2017. godine, donijela je

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODnim RESTRIKTIVNIM MJERAMA**

Član 1

U Zakonu o međunarodnim restriktivnim mjerama („Službeni list CG“, broj 3/15) u članu 1 poslije riječi: „osnovnih sloboda,“ dodaju se riječi: „borbe protiv terorizma.“

Član 2

Poslije člana 4 dodaje se novi član koji glasi:

„Restriktivne mjere prema licima sa nacionalne liste

Član 4a

Restriktivne mjere iz člana 4 stav 1 tač. 6 i 7 ovog zakona uvode se i prema pravnim i fizičkim licima koji su kao teroristi, terorističke organizacije ili finansijeri terorista ili terorističkih organizacija označeni nacionalnom listom koju utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove obavještajno-bezbjednosnog sektora Crne Gore.“

Član 3

U članu 6 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) imovina podrazumijeva imovinska prava bilo koje vrste, nezavisno od toga da li se odnose na dobra materijalne ili nematerijalne prirode, pokretne ili nepokretne stvari, hartije od vrijednosti i druge isprave (u bilo kom obliku, uključujući elektronsku ili digitalnu formu) kojima se dokazuju imovinska prava;“.

Poslije tačke 2 dodaju se četiri nove tačke koje glase:

„3) finansiranje terorizma, je obezbjeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj njenog obezbjeđivanja ili prikupljanja, u namjeri da se koristi ili u saznanju da može biti korišćena, u cjelini ili djelimično:

- za pripremanje ili za izvršenje terorističkog akta,
- od strane terorista,
- od strane terorističkih organizacija,
- za podstrekavanje i pomaganje u obezbjeđivanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korišćena za izvršenje terorističkog akta;

4) teroristički akt je djelo utvrđeno protokolima navedenim u aneksu uz Međunarodnu konvenciju o suzbijanju finansiranja terorizma, kao i bilo koje drugo djelo čiji je cilj da izazove smrt ili težu tjelesnu povredu civila ili bilo kog drugog lica koje ne učestvuje aktivno u neprijateljstvima u slučaju oružanog sukoba, kad je svrha takvog djela, po njegovoj prirodi ili spletu okolnosti povezanih sa tim djelom, da zastraši stanovništvo ili da primora vladu neke države ili neku međunarodnu organizaciju da učini ili da se uzdrži od činjenja neke radnje;

5) terorista je lice koje:

- samo ili sa drugim licima pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno,

- samo ili sa drugim licima podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta,

- ima saznanja o namjeri teroriste ili grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne teroristi ili grupi terorista nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom;

6) teroristička organizacija je grupa lica, odnosno terorista koja:

- pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno,

- podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta,

- ima saznanja o namjeri teroriste ili grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom.“

Član 4

U članu 7 stav 1 mijenja se i glasi:

„Odluku o uvodenju restriktivnih mjera donosi Vlada, na predlog organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo), ako ovim zakonom nije drukčije propisano.“

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Odluke iz st. 1 i 3 ovog člana primjenjuju se danom donošenja i objavljaju se u „Službenom listu Crne Gore“ i na internet stranici Ministarstva.“

Član 5

Poslije člana 7 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Utvrđivanje predloga nacionalne liste

Član 7a

Predlog nacionalne liste iz člana 4a ovog zakona, koji u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore utvrđuje Vijeće za nacionalnu bezbjednost, sačinjava se na osnovu:

- obavještenja Ministarstva o fizičkim i pravnim licima koja su rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ili drugih međunarodnih organizacija čija je Crna Gora članica označena kao teroristi, terorističke organizacije ili finansijeri terorista ili terorističkih organizacija;

- predloga organa državne uprave nadležnog za poslove policije, državnog organa nadležnog za poslove nacionalne bezbjednosti i organa uprave nadležnog za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma; i

- na osnovu obrazloženog zahtjeva druge države.

Predlog iz stava 1 alineja 2 ovog člana utvrđuje se na osnovu kriterijuma, i to:

- izvršenje, odnosno pokušaj izvršenja terorističkog akta ili učestvovanje u izvršenju terorističkog akta, odnosno omogućavanje izvršenja terorističkog akta;

- učestvovanje u finansiranju, planiranju, olakšavanju, pripremanju ili izvršenju radnji ili aktivnosti, zajedno sa, pod imenom, od strane ili u prilog teroriste ili terorističke organizacije ili bilo koje njene čelije, filijale, frakcije ili drugog oblika koji je nastao iz te organizacije;

- nabavljanje, prodaja ili prenos oružja i smrtonosnih naprava u smislu krivičnog zakonodavstva (eksploziv, hemijska sredstva, biološka sredstva ili otrovi ili radioaktivni materijal) za teroristu ili terorističku organizaciju ili bilo koju njihovu ćeliju, filijalu, frakciju ili drugi oblik koji je nastao iz te organizacije;

- vrbovanje ili na drugi način podržavanje radnji ili aktivnosti teroriste ili terorističke organizacije ili bilo koje njihove ćelije, filijale, frakcije ili drugog oblika koji je nastao iz te organizacije.

Finansiranje, odnosno podržavanje iz stava 2 al. 2 i 4 ovog člana podrazumijeva, pored ostalog, korišćenje prihoda koji su stečeni izvršenjem krivičnog djela, a naročito neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga ili njihovih prekursora.

Predlog iz stava 1 alineja 2 ovog člana sadrži i podatke o fizičkom i pravnom licu koje:

- neposredno ili posredno kontroliše bilo koje fizičko lice, odnosno kontroliše ili posjeduje bilo koje pravno lice povezano sa teroristom ili terorističkom organizacijom, naročito fizičkim, odnosno pravnim licem koje se nalazi na nacionalnoj listi iz člana 4a ovog zakona;

- na bilo koji način podržava bilo koje fizičko ili pravno lice povezano sa teroristom ili terorističkom organizacijom, naročito fizičkim, odnosno pravnim licem koje se nalazi na nacionalnoj listi iz člana 4a ovog zakona.

Kad organ iz stava 1 alineja 2 ovog člana, primjenom kriterijuma iz st. 2, 3 i 4 ovog člana, utvrdi da određeno fizičko ili pravno lice treba označiti kao teroristu, terorističku organizaciju ili finansijera teroriste ili terorističke organizacije, dužan je bez odlaganja da sačini predlog i dostavi ga Vijeću za nacionalnu bezbjednost.

Činjenice i okolnosti koje ukazuju na ispunjenost kriterijuma iz st. 2, 3 i 4 ovog člana, organi iz stava 1 alineja 2 ovog člana utvrđuju u skladu sa propisima kojima se uređuju njihove nadležnosti.

Organi iz stava 1 alineja 2 ovog člana, dužni su da podatke koje prikupljaju u postupku utvrđivanja ispunjenosti kriterijuma iz st. 2, 3 i 4 ovog člana označe odgovarajućim stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Postupanje po zahtjevu druge države

Član 7b

Zahtjev druge države iz člana 7a stav 1 alineja 3 ovog zakona, Ministarstvo dostavlja Vijeću za nacionalnu bezbjednost.

Na osnovu zahtjeva iz stava 1 ovog člana Vijeće za nacionalnu bezbjednost utvrđuje da li su ispunjeni kriterijumi iz člana 7a st. 2, 3 i 4 ovog zakona.

Ministarstvo obavještava državu koja je podnijela zahtjev iz stava 1 ovog člana o označavanju fizičkog ili pravnog lica kao teroriste, terorističke organizacije ili finansijera teroriste ili terorističke organizacije u skladu sa ovim zakonom.

Uvođenje restriktivnih mjera prema licima sa nacionalne liste

Član 7c

Nacionalnu listu iz člana 4a ovog zakona, kao i svaku njenu izmjenu, odnosno dopunu Vlada dostavlja organu državne uprave nadležnom za poslove finansijskih radova uvođenja restriktivnih mjera iz člana 4 stav 1 tač. 6 i 7 ovog zakona prema fizičkom ili pravnom licu koje je označeno kao terorista, teroristička organizacija ili finansijer teroriste ili terorističke organizacije.

O uvođenju restriktivnih mjera iz stava 1 ovog člana, ministar finansijskih radova donosi rješenje bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema nacionalne liste iz člana 4a ovog zakona, odnosno njene izmjene ili dopune.

Rješenje iz stava 2 ovog člana dostavlja se, bez odlaganja, organima nadležnim za primjenu utvrđenih restriktivnih mjera iz člana 8 ovog zakona.

Organi nadležni za primjenu restriktivnih mjera utvrđenih rješenjem iz stava 2 ovog člana, dužni su da primijene te mjere bez odlaganja.

Nacionalna lista iz člana 4a ovog zakona, odnosno njenu izmjenu ili dopunu i rješenje o uvođenju restriktivnih mjera iz stava 2 ovog člana, objavljaju se na internet stranici organa državne uprave nadležnog za poslove finansijskih radova.

Danom objavljivanja nacionalne liste i rješenja iz stava 5 ovog člana prestaje tajnost podataka označenih odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa članom 7a stav 7 ovog zakona.

Rješenje iz stava 2 ovog člana, organ državne uprave nadležan za poslove finansijskih radova dostavlja fizičkom ili pravnom licu prema kome su uvedene restriktivne mјere, u roku od osam dana od dana objavlјivanja na internet stranici tog organa.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.“

Član 6

Poslije člana 8 dodaje se novi član koji glasi:

„Stalno koordinaciono tijelo“

Član 8a

Radi praćenja sprovođenja i koordinacije primjene restriktivnih mjera iz člana 7c stav 1 ovog zakona, Vlada osniva stalno koordinaciono tijelo.

Odlukom o osnivanju stalnog koordinacionog tijela utvrđuju se sastav, zadaci, način rada i druga pitanja od značaja za rad tog tijela.“

Član 7

U članu 9 poslije riječi: „ukidanja restriktivnih mjera,“ dodaju se riječi: „a naročito mјera prema pravnim i fizičkim licima iz člana 4a ovog zakona.“

Član 8

U članu 14 stav 1 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4) neophodna za podmirenje drugih troškova predviđenih aktima međunarodnih organizacija na osnovu kojih je uvedena restriktivna mjera ograničenje raspolaganja sredstvima.“

U stavu 2 riječ „Ministarstvu“ zamjenjuje se riječima: „organu državne uprave nadležnom za poslove finansijsku“.

U stavu 3 riječi: „Vlada, na predlog Ministarstva“ zamjenjuju se riječima: „rješenjem organ državne uprave nadležan za poslove finansijsku“.

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se podnijeti tužba Upravnom суду Crne Gore (u daljem tekstu: Upravni sud).

Po tužbi iz stava 4 ovog člana Upravni sud odlučuje u roku od 30 dana.“

U stavu 4 riječ „Ministarstvo“ zamjenjuje se riječima: „organ državne uprave nadležan za poslove finansijsku“.

Dosadašnji stav 4 postaje stav 6.

Član 9

U članu 17 na kraju stava 1 tačka se briše i dodaju riječi: „i u drugim slučajevima predviđenim aktima međunarodnih organizacija na osnovu kojih je uvedena restriktivna mjera ograničenje raspolaganja imovinom.“

U stavu 2 riječ „Ministarstvu“ zamjenjuje se riječima: „organu državne uprave nadležnom za poslove finansijsku“.

U stavu 3 riječi: „Vlada, na predlog Ministarstva“ zamjenjuju se riječima: „rješenjem organ državne uprave nadležan za poslove finansijsku“.

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se podnijeti tužba Upravnom суду.

Po tužbi iz stava 4 ovog člana Upravni sud odlučuje u roku od 30 dana.“

U stavu 4 riječ „Ministarstvo“ zamjenjuje se riječima: „organ državne uprave nadležan za poslove finansijsku“.

Dosadašnji stav 4 postaje stav 6.

Član 10

Poslije člana 17 dodaje se novi član koji glasi:

„Zaštita savjesnih trećih lica

Član 17a

Imovina čije je raspolaganje ograničeno, u skladu sa ovim zakonom, može biti predmet izvršenja po pravosnažnoj sudskoj odluci u cilju zaštite savjesnih trećih lica.“

Član 11

Član 18 briše se.

Član 12

Član 28 mijenja se i glasi:

„Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrše Ministarstvo i organ državne uprave nadležan za poslove finansija u okviru svojih nadležnosti.“

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 31-4/17-1/4

EPA 176 XXVI

Podgorica, 29. jun 2017. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA

